

SENT-AUVENÇ, istòria...

Per los sendareus de peiras... sendarelas daus Celtes, daus Romans, daus Comtes de SENT-AUVENÇ e de nòstres davanciers...

Setz entre lo Naut-Lemosin e la Charanta-Lemosina, au beu mitan de la boissiera lemosina, facha de plais e de pitits bòscs que despartissen l'espandidas agricòlas. La comuna de ST-AUVENÇ s'esten sus 3346 ectars en doas grandas alas de parpalhòu. Lo borg sus son pichon planeu eslonjat de junhença ne'n fòrma son còrs.

E qu'es de quel observatòri sus lo cau eu s'a quilhat que eu pòt veire se desbotjar son istòria.

'Quela comuna de 995 abitants es aùei, d'una part, un endrech de referèncià toristica naturala que l'um remarca per la pareissença de sos releus e de sos paisatges ente sos rius se prenen per endrech per daus rajòls e, d'autra part es un endrech a fòrta personalitat identitara e culturala de per son consequent passat preistoric e istotic.

Lo borg de ST-AUVENÇ es pausat sus 'na sòla estrecha, lonja de 1600m e larja de 2000m a 250m.

De son chasau redde eu mestreja las plasentas vaus de la GÒRRA d'a pus pres 55m e la dau GORRET d'a pus pres 45m. 'Quelas vaus fan coma daus pertus quasi paralelas, cabonhadas e serpentosas ente florissen l'erba de las cochetas e l'erba daus surciers, los paneus e los ajaucs. Lo site de ST-AUVENÇ pausat sus queu mianis granitic es pres entre dos vaus priunds ente ròcha solinauda de pertot n'a pas pogut èsser esplecha que coma luòc d'aparament per l'òme e non pas coma terra agricòla, a l'encontrari de la galiera sòla en dessus dau pendent opausat de la GÒRRA ente fuguet bastit a l'epòca romana lo vilatge de LA BELA-MENIA.

L'escarpement de 'quel' estrecha taula coma es facha, n'i a pas 'gut mestier de bastir de barris a l'entorn sus sos pendants, si n'es que de barrar la 'ribada dau rocaneu per una o doas chavadas.

Los emprunds que s'enaucen de riba a riba dau fiau tot plen boisats de la Gòrra balha a 'quel endrech un entorn freche e sauvatge de montanha, quitament en estiu. A lonjar lo caòs granitica en riba d'aiga, l'um 'riba a "NEGRE GORG", cròs negre, ente segon la legenda, fugueren deissominadas las campanas de ST-AUVENÇ per l'angel GABRIEL per 'ver jugat las pimponelas dau temps de lur viatge pascau a ROMA.

SAINT-AUVENT, histoire... (suite)

Sur les chemins de pierres... traces des Celtes, des Romains, des Comtes de SAINT-AUVENT et de nos devanciers...

Vous êtes entre le Haut-Limousin et la Charente-Limousine, au cœur du bocage limousin constitué de haies et de petits bois séparant les espaces agricoles, la commune rurale de ST-AUVENT se déploie sur 3346 hectares en deux grandes ailes de papillon. Le bourg sur son éperon de confluence en constitue le corps.

Et c'est de cet observatoire sur lequel il s'est hissé qu'il peut voir se dérouler son histoire.

Cette commune d'environ 995 habitants est aujourd'hui, d'une part, un site de référence touristique naturel remarquable de par les caractéristiques de ses reliefs et de ses paysages où ses cours d'eau prennent par endroit des allures de torrents et, d'autre part un site à forte personnalité identitaire et culturelle de par son fort passé préhistorique et historique.

Le bourg de ST-AUVENT est situé sur un plateau étroit long de 1600m, large de 200m à 250m.

De son promontoire abrupt il domine les plaisantes vallées de la GORRE d'environ 55m et celle du GORRET d'environ 45m. Ces vallées se présentent comme des gorges quasi parallèles, encaissées et sinueuses où fleurissent jacinthes et pervenches, genêts et ajoncs.

Le site de ST-AUVENT établi sur cette cloison granitique, prise entre ses deux vallées escarpées où la roche affleure de toute part n'a pu être exploité que comme lieu de protection pour l'homme, et non comme terre agricole, contrairement par exemple au vaste replat au-dessus du versant opposé de la GORRE sur lequel fut bâti à l'époque romaine, le village de LA BELLEMENIE.

L'escarpement de cet étroit replat est tel qu'il n'a même pas été utile d'élever un rempart périphérique sur ses versants sauf de barrer l'accès de l'éperon par un ou deux fossés.

Les gorges qui s'élèvent le long du parcours abondamment boisé de la Gorre contribuent à donner à ce site une ambiance fraîche et sauvage de montagne, même en été.

En longeant le chaos granitique en bordure d'eau, on arrive à "NEGRE GORG", trou noir où, selon la légende, furent précipitées les cloches de ST-AUVENT par l'ange GABRIEL, pour avoir joué les coquettes lors de leur voyage pascal à ROME.

contact - secrétaire : la SENDARELA limosina,

4, rue porte des remparts,

87310 ST-AUVENT

0555000130 – 0682444160

sendarela.limosina@orange.fr



La GORRE

